






AM**PM**

Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 04 04 2023




Snowpack stability: very poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

PM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 04 04 2023



Snowpack stability: very poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Snowpack stability: very poor
Frequency: some
Avalanche size: small



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: small

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh. Purgues de nhèu umida a compdar de meddia.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-oèst , a compdar deth dissabte , sustot enes pales orientadi a nòrd-èst, èst e sud s'an format plaques de vent a viatges grossudes. Aguestes repòsen ath dessús d'ua crosta sustot en pales ombrères e en còtes nautes. Damb es baishes temperatures, era nheuada per dessús de 1500 m aproximativament e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, enquia meddia es plaques de vent creixeràn. Era nhèu recenta e plaques de vent pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau e generaument en còtes mejanes e nautes. Es lauegi son a viatges de mida mejana e soent de bon desencadenar. Es endrets perilhosí se tròben apròp des crestes e tanben enes endrets ombrèrs emparadi deth vent. Aguesti endrets perilhosí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

A conseqüéncia dera radiacion solara, a compdar de meddia son probables cada viatge mès nombrosi

purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana.

Entà es excursions damb esquis e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes en terren inclinat, es condicions son delicades. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

A compdar de dissabte an queigut enquia 20 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès. Enquia deluns queiràn de 10 a 15 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'ua crosta especiaument en pales ombrères emparades deth vent e generalment en còtes nautes. Aguesta nhèu e en particular plaques de vent a viatges grossudes en fòrça endrets non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha.

Enes pales ombrères en còtes nautes son presenti de 20 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Dimars: Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüéncia dera radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.